



*Crnogorski elektroistributivni sistem*

Društvo sa ograničenom odgovornošću  
"Crnogorski elektroistributivni sistem"  
Ulica Ivana Milutinovića br. 12  
tel: +382 20 408 400  
fax: +382 20 408 413  
www.cedis.me  
Br. 10-10 - 3663  
U Podgorici 2022. godine

Na osnovu člana 74 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl. list CG”, br. 64/17, 44/18, 63/18 i 11/19), čl. 175, 177 i 179 Zakona o energetici („Sl. list CG”, br. 5/16 i 51/17), člana 102 Pravila za funkcionisanje distributivnog sistema električne energije („Sl. list CG” br. 15/17), čl. 6.9, i 12 Pravila mjerjenja električne energije u distributivnom sistemu („Sl. list CG”, broj 7/17) i Ovlašćenja broj 10-15372 od 05.05.2021. godine, rješavajući po zahtjevu Sekretarijata za planiranje prostora i održivi razvoj Glavnog Grada - Podgorica, koji se obratio u ime investitora Stojanović Lada, broj: 10-10-17317 od 18.05.2022. godine, podnijetog radi izdavanja uslova za izradu tehničke dokumentacije za priključenje solarne elektrane na distributivni sistem, izdaju se:

#### **Uslovi za izradu tehničke dokumentacije za priključenje na distributivni sistem**

Usvaja se zahtjev Sekretarijata za planiranje prostora i održivi razvoj Glavnog Grada - Podgorica, koji se obratio u ime investitora Stojanović Lada, broj 10-10-17317 od 18.05.2022. godine i izdaju uslovi za izradu tehničke dokumentacije za priključenje solarne elektrane na distributivni sistem pod sledećim elektroenergetskim, tehničkim i ostalim uslovima:

#### **1. Osnovni podaci o maloj elektrani**

- Naziv:
- Lokacija (mjesto):
- Tip objekta:
- Namjena objekta:
- Korišćena primarna energija:

SE Cerovica  
KO Cerovica, KP br. 2110, 2111 i 2145, opština Podgorica  
solarna elektrana  
proizvodnja električne energije  
energija sunca

#### **2. Elektroenergetski uslovi**

- Instalirana snaga:
- Naponski nivo sistema na koji se elektrana priključuje:
- Nazivni napon invertora:
- Način rada elektrane:

4 MW  
35 kV  
0.4 kV  
paralelan rad sa sistemom Operatora distributivnog sistema

#### **3. Tehnički uslovi**

##### **3.1. Podaci o elektrani:**

- a) Vrsta i broj fotonaponskih panela: 9450 monokristalnih panela
- b) Nazivna snaga fotonaponskih panela: 550 Wp
- c) Vrsta i broj invertora: trofazni invertor
- d) Tehnički podaci za invertore:
  - Aktivna snaga:  $S_{ng} = /$
  - naznačeni napon:  $U_{ng} = 0.4 \text{ kV}$
  - naznačena struja:  $I_{ng} = /$
  - polazna struja  $I_p = ..... / ..... \text{ A}$
  - faktor snage generatora ( $\cos \phi$ ): 1
  - nazivna frekvencija: 50 Hz

##### **3.2. Tehnički podaci za generatore**

##### **3.3. Ispunjene tehničke uslove:**

- Kriterijumi za priključenje (zadovoljen; nije zadovoljen):  
a) kriterijum dozvoljene promjene napona: **zadovoljen**  
b) kriterijum flikera (samo za elektrane na vjetar i solarne elektrane):  
c) kriterijum viših harmonika (samo za elektrane na vjetar i solarne elektrane):  
d) kriterijum snage kratkog spoja (samo za elektrane snage preko 1 MVA): **zadovoljen**

##### **3.4. Uslovi lokalnog sistema za priključenje male elektrane:**

- Stvarna snaga trofaznog kratkog spoja u tački priključenja (prije priključenja) male elektrane: **366.92 MVA**
- Maksimalna dozvoljena snaga kratkog spoja u tački priključenja male elektrane: **750 MVA**
- Maksimalna očekivana stvarna (i maksimalno dozvoljena) struja zemljospaja galvanski povezanog (35 kV) sistema na koji se priključuje mala elektrana priključna:  **$I_c < 10 \text{ A}$**
- Vrijeme beznaponske pauze (ukoliko se primjenjuje automatsko ponovno uključenje u sistem 35 kV ili 10 kV):

- Maksimalna snaga generatora male elektrane koja se može jednovremeno priključiti na sistem: - MVA
- Maksimalna snaga kondenzatorskih baterija koja može biti trajno priključena na sistem:

### 3.5. Način priključenja male elektrane na distributivni sistem:

- Napon i vrsta priključka (trofazno, kV): 35 kV, trofazni 35 kV vazdušni vod
- Priključni vod (tip voda, presjek, približna dužina): 35 kV vod odgovarajućeg tipa i presjeka, od 35 kV postrojenja u elektrani do 35 kV postrojenja u TS 35/10 kV Velje Brdo. Prvi dio priključka, od postrojenja u elektrani do neposredne blizine priključne TS, izvesti vazdušnim vodom, a od posljednjeg stuba do 35 kV vodne ćelije u TS Velje Brdo položiti kablovski vod odgovarajućeg tipa i presjeka.
- Mjesto priključenja male elektrane (tačka povezivanja elektrane i sistema – spojno/kontaktno mjesto): 35 kV vodne ćelije TS 35/10 kV Velje Brdo

#### Stvaranje tehničkih uslova za priključenje solarne elektrane:

Za potrebe sigurnog i kvalitetnog prenosa proizvedene električne energije iz solarne elektrane, bez ugrožavanja postojećih potrošača, kvaliteta i isporuke električne energije, nepohodno je da investitor u skladu sa važećim Pravilima za funkcioniranje distributivnog sistema i važećim Zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata:

1. Projektuje i izgradi postrojenje u elektrani, sa transformacijom na 35 kV naponski nivo, na kom se elektrana priključuje na distributivnu mrežu,
2. Projektuje i izgradi građevinski objekat za smještaj elektro opreme 35 kV, koja se sastoji od 1 vodne ćelije, trafo ćelije, mjerne ćelije, ćelije za sopstvenu potrošnju (po potrebi),
3. Opremi 35 kV vodnu ćeliju, trafo ćeliju, mernu ćeliju i ćeliju sopstvene potrošnje ugradnjom potrebne rasklopne i zaštitne opreme i opremom za daljinsko upravljanje,
4. Izradi projektну dokumentaciju elektroenergetskih vodova potrebnih za priključenje elektrane, te signalnih vodova,
5. Izgradi 35 kV vod, dalekovodne stubove i kablovski vod, radi priključenja na TS 35/10 kV Velje Brdo.

Ukoliko u toku paralelnog rada elektrane sa sistemom, dođe do problema u funkcioniranju distributivnog sistema izazvanih priključenjem elektrane, Operator distributivnog sistema će malu elektranu isključiti sa mreže.

#### Tehnički zahtjevi za 35 kV postrojenje su:

- Naznačeni napon: 35 kV
- Najviši pogonski napon: 38 kV
- Naznačena frekvencija: 50 Hz
- Podnosivi napon pogonske frekvencije 50Hz, 1min.: 70 kV
- Podnosivi udarni napon 1.2/50μs: 170 kV
- Naznačena podnosiva struja kratkog spoja: 20 kA
- Naznačena trajna struja sabirnica (3s): 1250 A

### 3.6. Karakteristike lokalnog sistema na koju se priključuje mala elektrana: Fizičko i funkcionalno stanje elemenata transformatorskih stanica i ukupne elektrodistributivnog sistema je u okvirima definisanim pravilima za funkcioniranje distributivnog sistema električne energije i omogućava stabilan rad.

#### 3.7. Transformator SN/NN kojim se mala elektrana priključuje na SN sistem:

- Prenosni odnos transformatora: 35/0.4 kV
- Nazivna snaga transformatora: projektom predviđjeti transformator odgovarajuće snage

#### 3.8. Tehnički zahtjevi za izbor, način djelovanja i opsege podešavanja zaštitnih uređaja male elektrane i priključnog voda:

Ovim uslovima određuju se:

- zaštita generatora i elemenata rasklopne aparature elektrane od mogućih havarija i oštećenja usled kvarova i poremećaja u distributivnom sistemu,
- zaštita priključnog voda,
- zaštita od unutrašnjih kvarova u elektrani nije predmet ovih uslova.

Investitor ima isključivu odgovornost u pogledu primjene odgovarajućih zaštitnih uređaja koji će obezbijediti da: ispadi, kratki spojevi, zemljospojevi, nesimetrije napona i drugi poremećaji u sistemu ne prouzrokuju štetno djelovanje na uređaje i opremu u elektrani.

- a) Za zaštitu generatora i elemenata rasklopne aparature elektrane od mogućih havarija i oštećenja usled kvarova i poremećaja u distributivnom sistemu primjenjuju se:
- sistemski zaštitni i
  - zaštita priključnog voda.

Sistemska zaštita sastoji se od: napomske i frekventne zaštite, a zaštita priključnog voda koja se ugrađuje na strani elektrane se sastoji od: prekostrujne zaštite, kratkospojne zaštite, zemljospojne zaštite.

Opsezi podešenja zaštita:

podfrekventna $f < (49.5) \text{Hz}, 60 \text{s}$ $f < (49) \text{Hz}, 3 \text{s}$ $f << (48.5), 0.2 \text{s}$	podnapomska $U < (1.0-0.9) \text{Un} 30 \text{s}$ $U << (1.0-0.85) \text{ Un} 0.25 \text{s}$	(usmjerena) prekostrujna $I >$ $I_n = 5 \text{A} (3-9) \text{A} (0,2-3) \text{s}$	kratkospojna $I >> (20-50) \text{A} (0.2-3)$
nadfrekventna $f > 51 \text{Hz}, 3 \text{ sec}$	prenapomska $U > (0.9-1.1) \text{Un} 30 \text{s}$ $U >> (0.9-1.13) \text{Un} 0.1 \text{s}$	(usmjerena) zemljospojna $I_c < 10 \text{ A}$	$\cos \varphi \geq 0.95-1$

- a) Ugradnjom odgovarajućih zaštitnih i drugih tehničkih uređaja u objektu elektrane, treba obezbijediti da se priključenje elektrane na distributivni sistem na spojnom prekidaču može izvršiti samo ako je na svim faznim provodnicima prisutan napon sa strane distributivnog sistema.
- b) Nije dozvoljeno ostrvsko napajanje dijela distributivnog sistema iz elektrane.
- c) Zabranjeno je uključenje elektrane na distributivni sistem bez sinhronizacije. Za sinhronizaciju generatora na distributivni sistem koristi se generatorski prekidač.
- d) Potrebno je obezbijediti da svaki od invertora prilikom priključenja na distributivnu mrežu postepeno podiže snagu, kako bi se obezbijedilo da napomska promjena prilikom ulaska u pogon ne pređe dozvoljenih 2 %. Potrebno je u glavnom projektu dostaviti tehničke specifikacije za projektovani tip opreme.
- e) U slučaju nestanka pomoćnog napona za napajanje zaštitnih uređaja i strujnih krugova komandi, rasklopnih aparata u elektrani, treba predvidjeti automatsko isključenje elektrane.
- f) Sva zaštitna oprema mora da radi nezavisno od rada sistema upravljanja, nadzora i komunikacije u okviru elektrane.
- g) U elektrani je potrebno predvidjeti zaštitu od unutrašnjih kvarova koja će u slučaju unutrašnjeg kvara odvojiti elektranu od distributivnog sistema u cilju selektivnosti zaštite srednjenačonskih izvoda i očuvanja kontinualnog rada ostalih korisnika distributivnog sistema u slučaju kvara u elektrani.
- h) Pored standardnih blokada pogrešnog rada u postrojenju obezbijediti isključenje visokonačonskog prekidača transformatora na koje su priključeni generatori u slučaju ispada prekidača dovoda (sistema).
- i) Pomoćni napon u srednjenačonskom postrojenju treba da je u principu 110 V DC. Kapacitet baterije proračunati sa najmanjom autonomijom od 6 sati nakon nestanka napajanja 3x400 V, 50 Hz.
- j) Kod nestanka pomoćnog napajanja obezbijediti isključenje elektrane iz pogona.
- k) Zaštitni releji trebaju biti mikroprocesorski sa mogućnošću programiranja dodatnih funkcija (podnapomska i usmjerena zaštita reaktivne snage i sl.).
- l) Zaštitni relj sa opcijama sistemskih zaštita u principu treba biti ugrađen u srednjenačonskoj ćeliji transformatora za priključak generatora. Izuzetno ova zaštita može biti ugrađena u dovodnoj ćeliji sa djelovanjem samo na isključenje transformatora (generatora). Relj mora imati mogućnost osciloskopskog snimanja radi kasnije analize kvarova.
- m) Funkcije zaštite se ne smiju kombinovati sa upravljačkim funkcijama (osim izuzetno za potrebe signalizacije).
- n) Klimatski uslovi u prostoriji srednjenačonskog postrojenja moraju biti prilagođeni reljenoj opremi (najčešće -5 do +50°C).
- o) Obaveza investitora je da uradi Elaborat o podešenju relejne zaštite. Sva ispitivanja relejne zaštite u srednjenačonskom postrojenju male elektrane vrše se uz obavezno prisustvo ovlaštenog inženjera za relejnu zaštitu CEDIS-a prema predhodno i usaglašenim Elaboratom o podešenju relejne zaštite.
- p) Provjeriti postojanje opcije brzog tropolnog APU u napojnoj TS distributivnog i prenosnog sistema i zbog sigurnosti rada generatora male elektrane tražiti njegovo isključenje iz aktivnih opcija releja.
- q) Zaštite invertora i druge pripadajuće zaštite elektrane su predmet odgovornosti Investitora i stručnih lica koje on angažuje.
- r) Mjerni transformatori moraju zadovoljavati standarde MEST IEC 60044-1 i MEST IEC 60044-2. Strujni mjerni transformatori: naznačena struja primarnog namotaja bira se prema snazi elektrane, naznačena struja sekundarnih namotaja je 5A.
- s) Broj i vrsta fotonaponskih panela, kao i invertora može odstupati od predviđenog idejnim rješenjem, ukoliko ukupna snaga invertora ne prelazi 5 MW.

### 3.9. Mjerenje primljene/predate električne energije

- Lokacija i nazivni napon obračunskog mjernog mjesta: 35 kV vodna ćelija u TS 35/10 kV Velje Brdo
- Sadržaj opreme mjernog mjesta:
  - multifunkcionalno dvostrjerno brojilo (smjer preuzete i smjer predate energije), sa integriranim uređajem za upravljanje tarifama, za indirektno mjerjenje snage, aktivne i reaktivne energije i registracijom krive snage;
  - napomski mjerni transformatori u sve tri faze (jednopolno izolovani);
  - strujni mjerni transformatori u sve tri faze;
  - uređaj za prikupljanja podataka putem sistema za daljinsko prikupljanje mjernih podataka i ostali pomoći uređaji za daljinsko prikupljanje mjernih podataka (komunikaciona oprema).

Elementi mjerne grupe i njihove tehničke karakteristike:

	Aktivna energija	Reaktivna energija	Snaga
Nazivna struja i klasa tačnosti mjerne garniture za mjerjenje električne energije koju mala elektrana predaje u sistem	I <sub>n</sub> = 5 A	I <sub>n</sub> = 5 A	I <sub>n</sub> = 5 A
	Kl. 1	Kl. 2	Kl. 1
Nazivna struja i klasa tačnosti mjerne garniture za mjerjenje električne energije koju mala elektrana preuzima iz sistema	I <sub>n</sub> = 5 A	I <sub>n</sub> = 5 A	I <sub>n</sub> = 5 A
	Kl. 1	Kl. 2	Kl. 1

Posebni zahtjevi za brojila, upravljače uređaje i mjerne transformatore:

Mjerni transformatori	Prenosni odnos	Klasa tačnosti
Strujni mjerni transformatori MEST IEC (60044-1)	75/5/5A	Kl. 0.5 Fs = 5
Naponski mjerni transformatori MEST IEC (60044-2)	$\frac{35}{\sqrt{3}} / \frac{0.1}{\sqrt{3}} / \frac{0.1}{3} \text{ kV}$	Kl. 0.5

Pogonsko mjerjenje u maloj elektrani:

- Sadržaj opreme mjernog mesta:
  - multifunkcionalno dvosmerno brojilo (smjer preuzete i smjer predate energije), sa integrisanim uređajem za upravljanje tarifama, za indirektno mjerjenje snage, aktive i reaktivne energije i registracijom krive snage;
  - naponski mjerni transformatori u sve tri faze (jednopolno izolovani);
  - strujni mjerni transformatori u sve tri faze;
  - uređaj za prikupljanja podataka putem sistema za daljinsko prikupljanje mjernih podataka i ostali pomoći uređaji za daljinsko prikupljanje mjernih podataka (komunikaciona oprema).

Elementi mjerne grupe i njihove tehničke karakteristike:

	Aktivna energija	Reaktivna energija	Snaga
Nazivna struja i klasa tačnosti mjerne garniture za mjerjenje električne energije koju mala elektrana predaje u sistem	I <sub>n</sub> = 5 A	I <sub>n</sub> = 5 A	I <sub>n</sub> = 5 A
	Kl. 1	Kl. 2	Kl. 1
Nazivna struja i klasa tačnosti mjerne garniture za mjerjenje električne energije koju mala elektrana preuzima iz sistema	I <sub>n</sub> = 5 A	I <sub>n</sub> = 5 A	I <sub>n</sub> = 5 A
	Kl. 1	Kl. 2	Kl. 1

Posebni zahtjevi za brojila, upravljače uređaje i mjerne transformatore:

Mjerni transformatori	Prenosni odnos	Klasa tačnosti
Strujni mjerni transformatori MEST IEC (60044-1)	75/5/5A	Kl. 0.5 Fs=5
Naponski mjerni transformatori MEST IEC (60044-2)	$\frac{35}{\sqrt{3}} / \frac{0.1}{\sqrt{3}} / \frac{0.1}{3} \text{ kV}$	Kl. 0.5

a. Snaga postrojenja za kompenzaciju reaktivne snage: ..... kVAr

- Faktor snage u odnosu na elektrodistributivni sistem mora da iznosi:  $\cos \phi \geq 0,95$
- Naponski nivo kompenzacije (kV): -
- Način regulacije faktora snage: automatski
- Mjesto i uslovi sinhronizacije generatora male elektrane na sistem: na generatorskom prekidaču male elektrane.

b. Kvalitet električne energije:

- Dozvoljeno odstupanje napona od nazivnog napona u tački priključenja na sistem:
  - pri normalnim pogonskim uslovima (u stacionarnom režimu):  $\pm 5 \%$
  - u prelaznom režimu (isključenje/ uključenje generatora):  $\pm 2 \%$
  - učestanost prelaznih pojava: < 1 u tri minuta
- Dozvoljena promjena napona (%):  $\pm 5$
- Dozvoljeno odstupanje frekvencije:  $\pm 0,2 \text{ Hz}$
- Zahtjev za oblikom naponske krive na mjestu priključenja na sistem: sinusni oblik

Mjerenja i signali koji se prenose Operatoru distributivnog sistema u realnom vremenu (elektrane na srednjem naponu):

- aktivna i reaktivna snaga male elektrane
- napon na mjestu priključenja male elektrane
- uklopno stanje sklopnih aparata na mjestu priključenja male elektrane, komande uključenja i isključenja prekidača distributivnih vodova
- signali djelovanja zaštitnih uređaja na mjestu priključenja elektrane i kvara pomoćnog napajanja
- ostalo:

4. Uslovi se izdaju isključivo u svrhu izrade tehničke dokumentacije, te da je investitor u obavezi da se obrati nadležnim organima radi ishodovanja potrebnih dozvola i odobrenja za izgradnju elektrane i prateće elektroenergetske infrastrukture.
5. Izдавanje ovih Uslova ne podrazumijeva rezervisanje energetskih kapaciteta u distributivnom sistemu.
6. Rok važenja izdatih Uslova: **30.05.2023. godine.**

Obradio,  
Vukašin Miladinović, dipl.el.ing.

*V. Miladinović*



Dostavljeno:

- Podnosiocu zahtjeva
- Službi za pristup mreži Regionala 2
- Službi za obnovljive izvore energije
- a/a

UPRAVA ZA KATASTAR  
I DRŽAVNU IMOVINU

PODRUČNA JEDINICA  
PODGORICA



176000000384



101-919-57800/2C22

CRNA GORA  
UPRAVA ZA KATASTAR I DRŽAVNU IMOVINU

Broj: 101-919-57800/2022  
Datum: 23.12.2022.  
KO: CEROVICE

Na osnovu člana 173 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18), postupajući po zahtjevu , , za potrebe izdaje se

## LIST NEPOKRETNOSTI 185 - PREPIS

### Podaci o parcelama

Broj Podbroj	Broj zgrade	Plan Skica	Datum upisa	Potes ili ulica i kućni broj	Način korišćenja Osnov sticanja	Bon. klasa	Površina m <sup>2</sup>	Prihod
2110		029 000	22/12/2022	BUGAREVO	Pašnjak 6. klase KUPOVINA		11532	52
2111		029 000	22/12/2022	BUGAREVO	Livada 6. klase KUPOVINA		6539	19
							18071	25

### Podaci o vlasniku ili nosiocu

Matični broj - ID broj	Naziv nosioca prava - adresa i mjesto	Prava	Obim prava
[REDACTED]	STOJANOVIĆ BOGOJIUBA LADO [REDACTED]	Svojina	1/1

Ne postoje tereti i ograničenja.

Taksa naplaćena na osnovu Tarifnog broja 1, Zakona o administrativnim taksama ("Sl.list CG, br. 18/19) u iznosu od 2 eura. Naknada za korišćenje podataka premjera, kataстра nepokretnosti i usluga, naplaćena na osnovu člana 174 Zakona državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18) u iznosu od 3 eura.



Načelnik:

Slavica Bobić, dipl.prav

Datum i vrijeme: 23.12.2022. 08:09:56

0192814

1 / 1